

t6_midsp_2 (TMGcpsrfmcR- MmnL991nKm3yxpZRJbK4HajY)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_midsp_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_binop_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 X0) \Rightarrow \\
& (\forall X2. (m1_subset_1 X2 X0) \Rightarrow (\forall X3. ((\neg v2_struct_0 X3) \wedge \\
& ((v13_algstr_0 X3) \wedge ((v3_rlvect_1 X3) \wedge ((v4_rlvect_1 X3) \wedge (l2_algstr_0 \\
& X3)))))) \Rightarrow (\forall X4. ((v1_funct_1 X4) \wedge ((v1_funct_2 X4 (k2_zfmisc_1 \\
& X0 X0) (u1_struct_0 X3)) \wedge (m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\
& (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 X3)))))) \Rightarrow ((r1_midsp_2 X0 X3 X4) \Rightarrow \\
& (k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 X3) X4 X1 X2 = k4_algstr_0 X3 (k2_binop_1 \\
& X0 X0 (u1_struct_0 X3) X4 X2 X1))))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 \\
& X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\
& X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k4_algstr_0 X0 (k4_algstr_0 X0 X1) = X1))
\end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0. \forall X1. ((l2_algstr_0 X0) \wedge (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\
& X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k4_algstr_0 X0 X1) (u1_struct_0 X0))
\end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge \\
& (l2_algstr_0 X1)) \Rightarrow (\forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\
& X2 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\
& (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow ((r1_midsp_2 \\
& X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((\forall X3.(m1_subset_1 X3 X0) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 \\
& X4 (u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\exists X5.(m1_subset_1 X5 X0) \wedge (k2_binop_1 \\
& X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X5 = X4)))) \wedge ((\forall X3.(m1_subset_1 \\
& X3 X0) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 X0) \Rightarrow (\forall X5.(m1_subset_1 \\
& X5 X0) \Rightarrow ((k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X4 = k2_binop_1 X0 \\
& X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X5) \Rightarrow (X4 = X5)))))) \wedge (\forall X3.(m1_subset_1 \\
& X3 X0) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 X0) \Rightarrow (\forall X5.(m1_subset_1 \\
& X5 X0) \Rightarrow (k1_algstr_0 X1 (k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X3 X4) \\
& (k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X4 X5) = k2_binop_1 X0 X0 (u1_struct_0 \\
& X1) X2 X3 X5))))))))))
\end{aligned} \tag{4}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge \\
& ((v13_algstr_0 X1) \wedge ((v3_rlvect_1 X1) \wedge ((v4_rlvect_1 X1) \wedge (l2_algstr_0 \\
& X1)))))) \Rightarrow (\forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (k2_zfmisc_1 \\
& X0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\
& (k2_zfmisc_1 X0 X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow ((r1_midsp_2 X0 X1 X2) \Rightarrow \\
& (\forall X3.(m1_subset_1 X3 X0) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (\\
& u1_struct_0 X1)) \Rightarrow (\exists X5.(m1_subset_1 X5 X0) \wedge (k2_binop_1 \\
& X0 X0 (u1_struct_0 X1) X2 X5 X3 = X4))))))
\end{aligned}$$